

Session Report

Organised by Ecell, Jadavpur University

Title of the Session: Session on Introduction to Entrepreneurship with Mechanical Engineering Department by Ecell, Jadavpur University

Session Date: 13th October, 2023

Session Time: 10:30 pm - 2:00 pm

Mode: Online (Google Meet)

Faculty Coordinator in Charge: Prof. Aranyak Chakraborty, Prof. Pranibesh Mandal

Student Coordinator in Charge:

- 1) Koustav Bhattacharya (BME 2026)
- 2) Sparsh Gupta (ETCE 2025)
- 3) Rounak Saha (IT 2026)

Brief Intro of Program:

Jadavpur University Entrepreneurship Cell conducted an orientation session during the Student Induction Program for the Mechanical Engineering department on 13th October, 2023. The session, held via Google Meet generated by departmental professors, aimed to provide a comprehensive overview of Ecell JU. It emphasised the importance of entrepreneurship and explained how our cell may play a critical role in developing future entrepreneurs among students.

Event Highlights:

The entrepreneurship introduction session for first-year engineering students proved to be an enlightening experience, blending technical acumen with entrepreneurial insights. The session commenced with an overview of the multifaceted role of entrepreneurs, emphasising their ability to transform innovative ideas into impactful solutions. Engaging discussions and interactive activities provided students with a deep understanding of the entrepreneurial journey, from identifying opportunities to navigating complex business landscapes.

The highlight of the session was the exploration of compelling business case studies, offering valuable lessons from the triumphs and challenges faced by visionary entrepreneurs. Students left the session inspired and equipped with foundational knowledge, ready to embark on their engineering journey with a newfound appreciation for the symbiotic relationship between innovation and entrepreneurship. The event set the stage for a future where these budding engineers are not only adept problem-solvers but also visionary leaders in the dynamic world of business and technology.

Session Attendance:

| Sr No. | Name of Student | Year of Study | Department |
|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Aashish Kumar Yadav | UG-1 | Mech |
| 2 | Arvin Dey | UG-1 | Mech |
| 3 | Sougata Roy | UG-1 | Mech |
| 4 | Bhavesh Agrawal | UG-1 | Mech |
| 5 | Shubhayu Roy | UG-1 | Mech |
| 6 | SAYAN BISWAS | UG-1 | Mech |
| 7 | Anjan Hansda | UG-1 | Mech |
| 8 | Sayandeep Pramanik | UG-1 | Mech |
| 9 | Arindam Mondal | UG-1 | Mech |
| 10 | Aniket Sinha | UG-1 | Mech |
| 11 | Shreejoy Saha | UG-1 | Mech |
| 12 | Ram vaid | UG-1 | Mech |
| 13 | Ashis Kumar Mondal | UG-1 | Mech |
| 14 | Sayan Das | UG-1 | Mech |
| 15 | Asmit Acharya | UG-1 | Mech |
| 16 | Debamita Banerjee | UG-1 | Mech |

| | | | |
|----|---------------------------|------|------|
| 17 | Satyaki Mitra | UG-1 | Mech |
| 18 | MD FARHAN ALAM | UG-1 | Mech |
| 19 | Arya Kanta | UG-1 | Mech |
| 20 | Tanjim Shariyar | UG-1 | Mech |
| 21 | Shreyas Pathak | UG-1 | Mech |
| 22 | Priyangshu Pandit | UG-1 | Mech |
| 23 | Soumyadeep Kar | UG-1 | Mech |
| 24 | Arya Pandit | UG-1 | Mech |
| 25 | Srinjay Das | UG-1 | Mech |
| 26 | Moupia Mazumder | UG-1 | Mech |
| 27 | Gaurav Bose | UG-1 | Mech |
| 28 | Aranyi Sinha | UG-1 | Mech |
| 29 | Arpan Barua | UG-1 | Mech |
| 30 | Rahul Verma | UG-1 | Mech |
| 31 | Hrisheeta Roy | UG-1 | Mech |
| 32 | Subhojit Bhattacharjee | UG-1 | Mech |
| 33 | Soumyadip Ghosh | UG-1 | Mech |
| 34 | Rupam Khowash | UG-1 | Mech |
| 35 | SAGNIK GHOSH | UG-1 | Mech |
| 36 | Siddhartha Das | UG-1 | Mech |
| 37 | Anirban Sarkar | UG-1 | Mech |
| 38 | Sk jubed alam | UG-1 | Mech |
| 39 | Soumyadip Mistry | UG-1 | Mech |
| 40 | Srinjan Bhattacharjee | UG-1 | Mech |

| | | | |
|----|--------------------------|------|------|
| 41 | Dwaipayan Haldar | UG-1 | Mech |
| 42 | Harsh Shaw | UG-1 | Mech |
| 43 | Juganta Makhal | UG-1 | Mech |
| 44 | Sohail Alam | UG-1 | Mech |
| 45 | Vikramjit Chakraborty | UG-1 | Mech |
| 46 | Shounak Das | UG-1 | Mech |
| 47 | Ananya Das | UG-1 | Mech |
| 48 | Subhajit Bardhan | UG-1 | Mech |
| 49 | Subhadeep Chakraborty | UG-1 | Mech |
| 50 | Arnesh Chowdhury | UG-1 | Mech |
| 51 | Sudipta Paul | UG-1 | Mech |
| 52 | Aneesh. Gupta | UG-1 | Mech |
| 53 | Sohini Hazra | UG-1 | Mech |
| 54 | Diptangshu sengupta | UG-1 | Mech |

Session Images:



E-CELL

Student Unit of Institution's Innovation Council, Jadavpur University

LET'S EXPLORE ...

FROM IDEAS TO IMPLEMENTATION






**Impact
Summit**
Kolkata




HULT PRIZE

Jadavpur University Entrepreneurship Cell hosted the first ever #ImpactSummit at Kolkata.

E-WEEKEND'23



Walk down the
memory lane with us



Why is Zepto more successful
than its competitors?